

Odluka kojom se produžava mandat supervizora za obavještajno-sigurnosnu reformu

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Pozivajući se dalje na član III.5(a) Ustava Bosne i Hercegovine, kojim se utvrđuje da će "Bosna i Hercegovina preuzeti nadležnost", pored ostalog, u stvarima "koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i

Hercegovine”;

Potvrđujući donošenje Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 12/04 od 14. aprila 2004. godine) u cilju osiguranja nezavisnih informacija i nalaza vezano za prijetnje postojanju i ustavnom poretku Bosne i Hercegovne, djelima kažnjivim po međunaradnom pravu;

Konstatujući da je Obavještajno-sigurnosna agenciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) postala operativna 1. juna 2004. godine i posebno, imenovanje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije, te formiranje Sigurnosno-obavještajne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Vodeći računa o tome da osiguravanje poštivanja međunarodno priznatih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u radu Agencije, uključujući i prava iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola, zahtijeva jačanje novouspostavljenih institucionalnih struktura, kao i reforme kojima bi se osiguralo pravilno unutrašnje rukovođenje i kontrola;

Pozivajući se na raniju Odluku visokog predstavnika, br. 217/04 od 18. juna 2004. godine, o imenovanju supervizora za obavještajno-sigurnosnu reformu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 31/04 od 12. jula 2004. godine), prema kojoj mandat gospodina Kalman Kocsisa ističe 31. decembra 2004. godine, i potvrđujući potrebu za produženjem prvobitnog mandata supervizora, sa istim obimom ovlaštenja koji je utvrđen i definiran u Odluci o njegovom imenovanju, u cilju, između ostalog, daljeg jačanja institucionalnih struktura Agencije i razvoja funkcionalnog i modernog obavještajno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini;

Razmotrivši, uvezši u obzir i imajući na umu sve gore navedeno visoki predstavnik ovim donosi slijedeću

ODLUKU

kojom se produžava mandat supervizora za obavještajno-sigurnosnu reformu

Član 1.

Ovom Odlukom se produžava mandat gospodina Kalman Kocsisa, u svojstvu supervizora obavještajno-sigurnosne reforme (u daljem tekstu: supervizor), do 30. juna 2005. godine.

Član 2.

Gospodin Kalman Kocsis nastavlja djelovati kao supervizor sa istim obimom ovlaštenja koji je utvrđen i definiran Odlukom visokog predstavnika o imenovanju supervizora obavještajno-sigurnosne reforme (br. 217/04).

Prioritete u izvršavanju ovlaštenja supervizora iz stava 1. ovog člana i način izvršavanja navedenih ovlaštenja utvrđuje visoki predstavnik.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 17. decembra 2004. godine

*Paddy Ashdown, s.r.
Visoki predstavnik*